



SEPEDI
 GRADE R – BOOK 2
 TERM 2
 ISBN 978-1-4315-0705-4
 THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
 14th Edition



E boeleditšwe
 ebile e sepelelana
 le CAPS

Mphato wa **R**



Leina:



basic education
 Department:
 Basic Education
 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



SEPEDI

Puku ya

2

Kotara ya 2



Mdi. Angie Motshekga.
Tona ya
Thuto ya Motheo



Ngk. Reginah Mhaule.
Motlatša-Tona ya
Thuto ya Motheo

Dipukutšhomo tša Rainbow tša ngwaga wa mathomo wa Mphato wa R ke maano a Kgoro ya Thuto ya Motheo a go kaonafatša mošomo wa sekolo wa bana ba Afrika-Borwa. Dinyakišišo di bontšha gore ngwaga wo mongwe le wo mongwe wo bana ba ikhwetšago ba dira ditiro tše di ba fago mafolofolo pele ga Mphato wa 1. ba dira bokaone dithutong tša bona mengwaga ye e latelago - dithutong tša bona tša praemari le tša sekontari. Ke ka lebaka leo go lebelelwago kudu dithuto tša Mphato wa R.

Lenaneothuto la Kgato ya Mathomo le nyaka gore barutwana ba Mphato wa R ba fiwe sebaka sa go tšwetša pele bokgoni bja pele ba ka bala le pele ba ka ngwala gammogo le bokgoni bja tša mmetse. Ba tla swanela go hwetša motheo wo o tiilego wa tša thuto gore ba kgone go kwešiša bokaone ge ba ithuta tša Mphato wa 1 le go ya pele.

Ka lebaka leo dipukutšhomo tša Mphato wa R di lebišitšwe go ruta bana le go tšweletša pele mabokgoni a le dikgopolo tše bohlokwa tša mathomo tše ba di nyakago go aga motheo wa go tia wa go ithuta. Di fa bana sebaka sa go tšwela pele le go ithuta mabokgoni ao a tla ba lokišetšago thuto ya semmušo.

Pele bana ba ithuta go bala ba swanela go ithuta go swara pene le puku le go phetlolla matlakala a yona le go kwešiša gore dipuku di šoma bjang. Ba swanela go kwešiša tswalano magare ga mantšu le diswantšho tše di lego ka pukung le go lemoga gore mantšu mo letlakaleng a agiwa ke medumo gomme a na le tlhalošo. Ka wona mokgwa woo pele bana ba ithuta go ngwala ba swanelwa ke go tšwetša pele nyalano ya tšhišinyego ya dikwi go ithuta go agega ga dibopego gomme ba tšwela pele ka go hlama maletere. A ke ona mabokgoni a nnete ao dipukutšhomo tše di lebišitšego go a tšwetša pele.

Re a tseba gore bana ka moka ga ba ithute ka lebelo la go swana. Dipukutšhomo tša Mphato wa R di kgontšha barutiši go lebelela lebelo leo ngwana yo mongwe le yo mongwe a ithutago ka lona ge go kgonagala; go boela morago. gape ge go kgonagala ba ya pele ka mo pukung go ya ka bokgoni bja ngwana yo mongwe le yo mongwe. Gape mešongwana ye e tla thuša barutiši go lemoga mathata ao bana ba ka bago le ona ge ba ithuta gore a tle a hlokomelwe pele ngwana a thoma ka dithuto tša semmušo.

Dipukutšhomo tše di kopantšha go ruta tsebotlhaka le go ruta mmetse le mabokgoni a bophelo e le karolo ya merero ye 20 ka go šomiša go bapala le go šomiša mekgwa ya go dira gore barutwana ba bannyane ba be le kgahlego le šedi ya go ithuta. Re hutša gore barutwana ba gago ba tla ipshina ka go šomiša mešongwana ye e lego ka go dipukutšhomo tše. ge ba dutše ba gola ba bile ba ithuta. le gore wena bjalo ka morutiši wa bona o tla thaba le bona.

Go thuša motho o mongwe



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



SCAN HERE
or visit OMO.CO.ZA
for fun activities in
the OMO Messy
Play Zone.



Mphato
wa **R**

DI KOPANTŠWE

- Leleme la gae
- Mmetse
- Mabokgoni a bophelo




1	Dikwi	2
2	Ba lapa la gešo	10
3	Legae la gešo	20
4	Polokego	30
5	Dihla le boso	44

SEPEDI

Puku ya

2

kotara ya 2




Dikwi



Ahlahla seswantšho.















Mamaretša dimamaretšwa gomme o nyalanye diswantšho.

Kotara ya 2 – Beke ya 1-5



1.2



Raretša selo seo se dirago lešata kudu.





Theeletša le go thalelela modumo wa **a** mo mantšung.

a




apola




mpa



nama



thaba



mae






tau



A re ngwaleng.






a








Raretša dilo tše nne mothalading o mongwe le o mongwe. Gatišetša nomoro ya 4.





Gatšetša o be o malafatše .





Ahlahla seswantšho o be o mamaretše dimamaretšwa.







2.



Thala seswantšho sa ba lapa la geno.

Kotara ya 2 – Beke ya 1–5








Theeletša le go raretša modumo wa mathomo.

p



pitša



pene



pente



pitsi



pane







pudi


















Bitša modumo, o be o gatišetše.

p





Bala, malafatša o be o gatišetše.






Ripa o mamaretše ka maleba.




2.7



Gatišetša o malafatše ka mmala wa maleba. Hlama seswantšho ka go šomiša disegwa tša dibopego.



Legae la gešo



Mamaretša dimamaretšwa, Ahlaahla seswantšho, o be o ngwale leina la gago.


Kotara ya 2 – Beke ya 1-5





Leina laka ke:


A large empty rectangular box with a decorative border, intended for writing the title of the story.





Ahlaahla, hlopha o be o mamaretše.








Raretša seswantšho sa modumo woo o sa swanego le tše dingwe.



3.3



Thuša ngwana go hwetša tsela ya go fihla gae.





Theeletsa le go raretša modumo mo mantšung.

S






Leina laka ke:



Bitša modumo o be o gatišetše.


S






Mamaretša dimamaretšwa ka godimo ga, ka gare ga, kgauswi le lepokisi.


Kotara ya 2 – Beke ya 1-5



3.7



Gatišetša ,o malafatše lehlakore le lengwe la ngwako.



4

Polokego

Kotara ya 2 – Beke ya 6–10



Ahlaahla diswantsho.






4.




Gratšetša o be o
malafatše roboto ka
mebala ya maleba.



4.2






Ngwala nomoro ya tšhoganetšo.





Feleletša patterone.






4.4



Thala dilo tše 5 mothalading o mongwe le o mongwe. Gatišetša nomoro ya 5.



5











4.5



Bala ,o swaye lepokisana leo le nago le dilo tše ntši.


Kotara ya 2 – Beke ya 6–10

4.6


























Raretša seswantšho seo se swanago le sa ka lepokising la mathomo.







Lebelela seswantšho gomme o gatišetše ,o be o raretše modumo wo se thomago ka wona.



 	 	 	 
 	 	 	 
 	 	 	



4.8







Balela, malafatša nomoro ya maleba ya marothorotho, gomme o gatišetše nomoro.

 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------



Theeletša le go raretša modumo mo mantšung.



inama



maswi



leihlo



leino



pitsi




pitšša

4.10






Bitša modumo o be o gatišetše.



4.11




Gatišetša, balela o be o nyalanye.




4.12




Gratišetša nomoro gomme o thale dilo tša go lekana le yona.



--	--




--	--



--	--



--	--




--	--







Dihla le boso













Mamaretša dimamaretšwa, o di lebanye le sehla sa maleba.








Mamaretša dimamaretšwa tša bosso matsatsing, o be o mamaretše sef'ahlego sa go laetša malkutlo.

Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano
				
				

5.

Kotara ya 2 – Beke ya 6–10

Malafatša go ya ka mebala ya marothhorotho.







Malafatša letšatši goba ngwedi go laetša nako.



Kotara ya 2 – Beke ya 6–10



 mosegare

bošego 



Ripa le go dira leotwana la dihla ka go šomiša manakana. Ahlaahla seswantšho.

Seruthwana





Selemo



Maraga



Lehlabula





Ripa le go dira leotwana la dihla ka go šomiša manakana. Ahlaahla seswantšho.

Kotara ya 2 – Beke ya 6–10

Mesong



Moseqare

Bošego





Mantšiboa

5.5






Mamaretša dimamaretšwa o be o di nyalanye le diswantšho tša maleba.











Mamaretša dimamaretšwa o be o malafatše seswantšho.




5.7






Ripa o be o mamaretše marungwana go latelanya dinomoro..

2			3
			
			
1			4





Disegwa



Didomino tša diswantšho:

Sega dikarata mo go methaladi ye meso ya marontho ka morago o nyalanye dinomoro le diswantšho tša maleba.

Phasele:


Šomiša bomorago bja didomino tša diswantšho gomme o age phasele. Go a thuša go thoma ka go aga mathoko a phasele pele.

Go nyalanya dikarata:

Sega dikarata mo go methaladi ye meso ya marontho ka morago o nyalanye dikarata le dipoloko tše di lego mo go letlakala la 14. Papadi ya go kgona go gopola: Hlakahlakanya dikarata gomme o di bee godimo ga tafola ka go di ribega. Bula dikarata tše pedi ka nako e tee. Ge di swana le tša gago di beele ka thoko. Bogelang gore ke mang a ka fetšago go pakolla dikarata pele. Ka morago o šomiše dikarata tša gago tša go kgona go gopola gomme o bapale papadi ya go phamolelana le mogwera wa gago.

Go bala dipuku:

Latela ditaelo gomme o dire puku ye ya disegwa. Eya le yona gae gomme o e balele bagwera ba gago le balapa.





A re direng

Sega letlakala mo go mothaladi wa marontho ka morago o mamaretše letlakala leo mafelelong a puku gore o dire kanapa. Bea disegwa tša gago ka gare ga kanapa ye gore di se ke tša timela.

DISEGWA TŠA KA

MAMARETŠAMO

MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO



1 | 4

3 | 4

3 | 1

2 | 3

3 | 2

1 | 2

1 | 2

4 | 1

2 | 3

1 | 2

2 | 4

5 | 3

3 | 5

6 | 4

2 | 5

1 | 5

3 | 2


5 | 2

5 | 2

1 | 3

3 | 2





11

12

13

14

15

16




17

18


19

20

SEPEDI p 6, I.3



a b c d e f g h i j k l m



n

o

p

q

r

s

t

u

v


w

x

y


z

l



l







Re a ja.

4



Re ja aese khrimi.

5



Ann o na le
mengwaga ye b.

8



Boati le Ann.



1



Re nametše
dipaesekelela.

6



Re a bala.

3



Re a bapala.

2



7


STICKERS




GRADE R BOOK2

20-21



22-23






19



3

4



53



52



